



Crna Gora  
OPŠTINA BIJELO POLJE  
Sekretarijat za uređenje  
prostora i održivi razvoj  
Br.06/5-59/1-13  
Bijelo Polje, 15.04.2013. godine.

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Ćorović Čerima iz Bijelog Polja, na osnovu čl. 61, 62 i 62a. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.listCG", br.51/08, 40/10, 34/11 i 40/11), DUP-a naselja gornje Loznic ("Sl. list CG-opštinski propisi" br.23/12), i z-d-a-j-e:

### URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije radi izgradnje porodično-stambene zgrade, stambeno-poslovne na urbanističkoj parcelei br.84 i 86, površine P=553,0m<sup>2</sup>, nastale od katastarske parcele br. 132 i 126/1. KO. Bijelo Polje, broj lista nepokretnosti 3844 i 1539. KO. Bijelo Polje(po rješenju br.032-352-06/5-199/2-12-1/13, od 16.01.2013.god.), u naselju Gornje Loznic u Bijelom Polju.

Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije moraju se poštovati sledeći urbanističko-tehnički uslovi:

1. Geodetsko-katastarske podloge: Satavni dio ovih uslova čini nova gedetska podloga katastarske parcele br. 132/1,132/2 i 132/3, broj lista nepokretnosti 3844. KO. Bijelo Polje, te ostali grafički prilozi iz DUP-a gornje Loznic, neophodni za projektovanje(plan namjene površina, plan parcelacije, regulacije i utu, smjernice za sprovodenje planskog dokumenta, plan saobraćajne infrastrukture, plan elektroenergetske infrastrukture, plan hidrotehničke infrastrukture i dr.).
2. Namjena objekta: Porodično-stambeni objekat ili stambeno-poslovni objekat.
3. Vrsta, tip i tehnološke cjeline objekta: Izgradnja porodično-stambenog objekta ili stambeno-poslovnog objekta.
4. Horizontalne i vertikalne osnove objekta-spratnost objekta i površina: Bruto površina osnove objekta dati su u parametrima iz DUP-a za to naselje. Udaljenost od bočnih granica parcella iznosi minimum 1,50m, za objekte nove gradnje, dok minimalna međusobna udaljenost slobodnostiobjekata iznosi 4,0m. Udaljenost od granica bočnih parcella može biti manja uz saglasnost vlasnika istih.
5. Maksimalno dozvoljeni kapacitet objekta: Površina urbanističke parcele iznosi P=553,0m<sup>2</sup>, a katastarska P=673,0m<sup>2</sup>. Index zauzetosti parcele iznosi do 50%, a

index izgrađenosti do 2,0, spratnosti prizemlje, tri sprata i potkrovilje(Pr+3+Pk), uz mogućnost izgradnje suterenske ili podumske etaže i maksimalnu visinu od najniže tačke okolnog terena do sljemena 22,0m. Objekti mogu biti organizovani kao slobodnostojeći dvojni ili objekti u nizu. Ovi parametri važe za površine urbanističkih parcela od preko P=500m<sup>2</sup>. Prizemlje, spratovi mogu biti i u funkciji poslovne djelatnosti(trgovina, usluge, administracija, zanati, proizvodnja), koji svojim radom ne emituju štetne gasove i ne zagađuju okolinu. Nijesu dozvoljeni prepusti na spratu osim za terase a koje ne mogu preći građevinsku liniju, niti prići susjednoj parceli na odstojanju manjem od 1,5m. Sastavni dio ovih utu čini tekstuani dio iz DUP-a, od str.59-61, kao i pismena saglasnost, ovjerena kod Osnovnog suda Ov.br.74/13, od 21.01.2013.godine, Zvezdislave Luković vlasnika pristupnog puta- katastarske parcele br.131/2. L.n. br.1539. KO. B. Polje, kojom je dala saglasnost Ćorović Čerimu za nesmetani prilaz urbanističkoj parceli br.84 i 86, radi izgradnje pomenutog objekta.

6. Situacioni plan sa granicama susjedne parcele: Dat je u grafičkom prilogu i odnosima prema susjednim parcelama, pristupu na infrastrukturu i drugo.
7. Gradjevinska i regulaciona linija: Gradjevinska linija objekta iznosi 3,00m, od ivice trotoara ulice br.8 iz DUP-a, a regulaciona linija se poklapa sa ivicem trotoara kao na grafičkom prilogu koji je sastavni dio ovih uslova.
8. Nivelacione kote objekta: Kota cokla objekta iznosi do 0,5m, zavisno od konfiguracije terena.
9. Vrsta materijala za fasade: Po želji investitora, a od savremenih grđevinskih materijala.
10. Vrste materijala za krovni pokrivač i njegov nagib : Konstrukcija objekta je AB skeletna sa ispunom od blok opeke. Krovna konstrukcija može biti od AB konstrukcije ili drvene građe sa pokrivačem od opekarskih proizvoda ili drugih savremenih materijala, kosog, dvovodnog ili viševodnog krova.
11. Orientacija objekta u odnosu na strane svijeta: Dati su u grafičkom prilogu, koji čini sastavni dio ovih uslova.
12. Meteorološki podaci: Bijelo Polje ima umjerenu kontinentalnu klimu, prosječne temperature za proljeće 8,7C, ljeto 16,9C, jesen 9,4C, i zima od 0,2C. Godišnje padne oko 94,0mm, najviše padavina padne u novembru i maju mjesecu. Bijelo Polje ima 109 kišnih dana, 21snežnih, 23 vedrih i 135 oblačnih dana. Vjetrovi duvaju sa zapada(180 %)sjevera(90 %)sjeveroistoka i istoka(90 %), juga(80 %) i jugoistoka (40 %).
13. Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda: Prije projektovanja objekta potrebno je izvršiti(ispitati) nosivost terena, kao i nivo podzemnih voda.

**14. Parametri za seizmičko projektovanje:** Prema propisima za sedmi stepen MCS skale. Pri projektovanju i izradi tehničke dokumentacije poštovati pravilnik o tehničkim normativima za izradu objekata visokogradnje u seizmičkim područjima.

**15. Uslovi i mjere za zaštitu životne sredine:** Posebnu pažnju posvetiti zaštiti životne sredine, pri projektovanju. Na krovu postaviti snjegobrane, kao i gromobransku zaštitu.

**16. Uslovi za pejzažno oblikovanje lokacije:** Parcelu maksimalno ozeleniti, uraditi mobilijar adekvatan namjeni i lokaciji, ogradu koristiti poznatu kao živu, prema ulici do visine 1,4m, dok se ogradijanje prema susjednim parcelama može ogradijati živom zelenom ogradom, transparentnom ili zidanom do max. visine 1,4m. Slobodna zelena površina na parcelli bez površine za parkiranje putničkog vozila iznosi 10-12m<sup>2</sup>/stanovniku.

**17. Uslovi za parkiranje, odnosno garažiranje vozila:** Parkiranje riješiti u okviru parcele i to na svakih 70,0m<sup>2</sup> poslovnog prostora i magacinskog jedno parking mjesto, a garažiranje unutar objekta-suterena ili pak podruma, ako je investitor zainteresovan.

**18. Mjesto i način priključenja objekta na gradsku saobraćajnicu ili javni put:** vrši se direktno sa pristupnog puta-ulice br.8, kao na grafičkom-saobraćajnom prilogu.

**19. Mjesto i način priključenja na komunalnu infrastrukturu:**

-na elektromrežu prema uslovima iz saglasnosti "Elektro distribucije" Bijelo Polje,  
-na vodovodnu i kanalizacionu mrežu prema uslovima JP.Vodovoda "Bistrica" B.  
Polje,  
-priključenje na elektronsku komunikacionu mrežu, izvesti prema uslovima i  
saglasnosti Crnogorskog telekoma.

**20. Priključak na kablovski distributivni sistem RTV programa:** Uz saglasnost ovlašćenih operatera.

**21. Uslovi za zaštitu od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća:** Maksimalno se pridržavati pri izradi projektne dokumentacije pored ostalog poštovati zakon o zaštiti na radu.

**22. Uslovi za uređenje urbanističke parcele, odnosno pripadajuće lokacije objekta:** Istu urediti prema pozitivnim zakonskim propisima, koristiti mobilijar adekvatan lokaciji.

**23. Uslovi za projektovanje objekata upisanih u registar kulturnih dobara Crne Gore:** Obzirom da se budući objekat ne nalazi u zoni kulturnih dobara Crne Gore, nijesu potrebne dodatne saglasnosti.

24. Uslovi za energetsku efikasnost: Prilikom projektovanja objekata od strane stručnih lica obratiti pažnju na ovu stavku i dimenzionisati kapacitete energetske efikasnosti.
25. Uslovi koji objekte koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu, odnosno vodne uslove: Procjenu uticaja na ove uslove daće organ nadležan za vodosnadbijevanje Bijelog Polja.
26. Uslovi za objekte koji mogu uticati na bezbjednost avio saobraćaja: U ovom slučaju nema uticaja na bezbjednost vazdušnog saobraćaja.
27. Potrebe za geološkim, hidrološkim, geodetskim i drugim ispitivanjima: Prije izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova izvršiti predmetna ispitivanja kod relevantnih organizacija ili institucija.
28. Mogućnost fazne gradnje: Ako se radi o dvojnom objektu(lameli) to se može odobriti fazna gradnja, ali se projektna-tehnička dokumentacija mora uraditi za cijelokupni objekat.

Glavni projekat uraditi u deset primjerka od kojih sedam u digitalnoj formi, dostaviti iste uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Jedan primjerak nakon izdavanja građevinske dozvole, ostaje tehničkoj arhivi Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje.

DOSTAVLJENO:

-Ćorović Ćerimu,  
-Urb. inspekciji  
-U spise

O B R A D I O,  
Feriz Bahović

*Feriz Bahović*

S E K R E T A R,  
Milanko Minić

